



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

Unsa ang Giingon sa Biblia Bahin sa Kaluoy? — Ang Patukoranan • Mga Kasulatan sa KJV nga adunay Mga Numero ni Strong

THE FOUNDATION • THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Kaluoy — Sukaranan nga Doktrina sa Bibliya

PULONG SA PAGSUGOD

Ang kaluoy dili lamang usa ka pagbati; kini usa ka buhat. Sa daang pinulongan, duha kini ka pulong. Ang una mao ang chesed (H2617, mercy): ang kaluoy nga nagagikan sa usa ka pakigsaad — usa ka kalulot nga gigapos sa usa ka saad, nga nagabantay sa pagtuo. Ang ikaduha mao ang racham (H7356, tender mercies): ang halalom nga gugma nga nagadagayday gikan sa mas dako ngadto sa mas gamay, sama sa amahan ngadto sa anak. Ang tanang kaluoy nagagikan sa Dios. Gipakita niya kanato ang kaluoy pag-una, ug gipangayo niya nga ipakita usab nato kini sa usag usa; ug kon buhaton nato kini, ang himaya iya sa Dios ug ni Cristo, dili kanato. Ang iyang kaluoy usa ka kaluoy nga nagaluwas. Kini nagdala kang Lot pagawas sa kalayo. Kini nagbantay kang Jacob, nga dili takus bisan sa gamay nga bahin niini. Ug kini nagadahunog sa tibuok salmo: ang iyang kaluoy nagalungtad sa walay katapusan. Ang tumong sa tanan niyang kaluoy usa lamang ka butang — ang pagluwas: dili tungod sa mga buhat nga atong nahimo, kondili sumala sa iyang kaluoy giluwes kita niya. Susiha kini.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Unsa ang duha ka pulong alang sa kaluoy sa karaang pinulongan, ug sa unsang paagi ang kaluoy usa ka buhat ug dili lamang usa ka pagbati?
2. Unsa nga kaluoy ang gikinahanglan sa Dios kanato, ug asa kini nga kaluoy magagikan?
3. Unsa ang tumong sa kaluoy sa Dios, ug giunsa kini paglungtad hangtod sa kahangtoran?

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“kaluoy” — **G1656 eleos** — kaluoy, kaluluoy; ang kaayo nga utang diha sa usa ka relasyon

ang panahon sa kaluwasan mao ang panahon sa kaluoy — ang buhat sa Dios sa pagluwas diha ni Cristo

“maloooy” — G1653 eleeo — mopakita ug kalooy, maluoy, magbaton ug kaluoy

ang pagtuaw sa daplin sa dalan — kaloy-i ako — ug ang kaluoy nga gipakita ngadto sa uban (ang maayong Samarianhon)

“maluluy-on” — G1655 eleemon — maluluy-on, puno sa kaluoy

bulahan ang mga maloloy-on, kay sila makadawat ug kaluoy; usa ka maloloy-ong labawng pari

“limos” — G1654 eleemosyne — ang kalooy nga gipakita pinaagi sa buhat, usa ka gasa ngadto sa mga timawa

ang kalooy nga naglihok pinaagi sa kamot — mga limos, ang mga maayong buhat ni Dorcas

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“kaluoy” — H2617 chesed — mapinunongon nga gugma tungod sa pakigsaad; usa ka sigurado, malig-on nga kaluoy

ang kalooy nga nag-agas gikan sa pakigsaad — usa ka buhat, uban ang pagsalig ug kamatuoran, ginatipigan hangtod sa kahangtoran

“mga malumo nga kaluoy” — H7356 racham — ang mga kaluoy; ang samang pulong sa ubang bahin mao ang TAGOANGKAN

ang lalom nga gugma nga midagayday gikan sa mas dako ngadto sa mas gamay — kalalom-inahan, ug kini dili gayod mapakyas

BUKSAN NGA ANGKLA

Tito 3:5 dili kini pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong nahimo, apan tungod sa iyang kaluoy nga iya kitang giluwat. Giluwat kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-ong pagkatawo ug kabag-ohan pinaagi sa Balaang Espiritu. **[G1656 eleos ■]**

DILI PINAAGI SA MGA BUHAT SA PAGKAMATARONG NGA ATO NANG NAHIMO → SUMALA SA IYANG KALOY GILUWAS NIYA KITA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — mao kini ang tumong sa tibuok pagtuon: ang kaluoy nagaluwas. Kini dili bayad ngadto sa usa ka tawo tungod sa iyang mga buhat; kini gipakita kaniya tungod kay ang Dios maluluy-on. Ug ang kaluoy dili lamang usa ka pulong — kini nagaluwas pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ang tubig ug ang Espiritu.)

I. ANG KALOY MAO ANG BUHAT — UNSA ANG GIPANGAYO SA DIOS KANATO

A. Mateo 9:13 Kamo kinahanglan makakat-on kung unsa ang mga pasabot niini, 'Ako nagtinguha sa kalooy ug dili sa halad.' Kay ako miabot, dili sa pagtawag sa matarong aron sa paghinulsol, apan sa mga makasasala.” **[G1656 eleos ■]**

PAGTAGAD KO SA KALOY, UG DILI SA HALAD → MIANHI AKO SA PAGTAWAG SA MGA MAKASASALA SA PAGHINULSOL.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — Mas gustong Dios nga ipakita ang kaluoy kay sa gasa nga ihalad sa halaran. Ang kaluoy dili usa ka pagbati nga gitakpan sa kasingkasing; kini usa ka butang nga gibuhad ngadto sa uban.)

B. Lucas 10:37 Si Jesus miingon kaniya, “Lakaw ug buhata ang susama nga buhat.” **[G1656 eleos ■]**

SIYA NGA MIPAKITA SA KALOY KANIYA → LAKAW, UG BUHATA SA MAO USA.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — sa tulo nga milabay, usa ra ang silingan, ug kadto mao ang nagbuhad sa kaluoy. Ang kaluoy nagapakita sa iyang kaugalingon pinaagi sa kamot — lakaw, ug buhata ang mao usab.)

C. Mateo 18:33 Wala ka bay kaluoy sa imong kauban nga sulugoon, sama nga ako naluoy kanimo? **[G1653 eleeo ■] [G1653 eleeo ■]**

WALA KA BAY KALUOY SA IMONG KAUBAN NGA SULUGOON → SAMA NGA AKO NALUOY KANIMO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang kaluoy nga gipangayo sa Dios kanako nagtukod sa kaluoy nga iyang gipakita kanako una. Gipasaylo niya ako sa daghang butang; busa kinahanglan ako mopasaylo. Ang tanan kong kaluoy

maoy tinubdan sa kaluoy nga akong nadawat.)

D. Santiago 2:13 Kay ang paghukom miabot nga walay kaluoy niadtong wala nagmaloloy-on. Ang kaluoy magmadaugon labaw sa paghukom! **[G1656 eleos ■]**

WALAY GIPAKITANG KALUOY → PAGHUKOM NGA WALAY KALUOY + ANG KALUOY MAGMADAUGON LABAW SA PAGHUKOM.

E. Mateo 5:7 Bulahan kadtong maluloy-on, kay sila makabaton ug kalooy. **[G1653 eleeo ■]**
[G1655 eleemon ■]

BULAHAN KADTONG MALULOY-ON → KAY SILA MAKABATON UG KALOY.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — ang kaluoy nga akong ipakita ug ang kaluoy nga akong madawat ghiusa. Panghatag, ug igahatag pagbalik: kaluoy, o kon dili, hukom nga walay kaluoy. Ug ang tanan niini nagagikan una sa Dios — ang himaya iya sa Dios ug ni Cristo, dili akoo.)

II. ANG NAGLUWAS NGA KALOY SA DIOS DIHA KANG CRISTO

A. Taga Efeso 2:4 Apan kay dato sa kaluoy ang Dios nga tungod sa kadako sa iyang gugma nga diin gihigugma kita niya **[G1656 eleos ■]** (5) kaniadto nga kita patay pa sa kalapasan, gidala kita niya sa bag-ong kinabuhi uban kang

ANG DIOS, NGA DATO SA KALOY → NAGBUHI KANATO UBAN NI CRISTO → PINAAGI SA GRASYA NALUWAS KAMO.

B. 1 Pedro 1:3 Hinaot nga ang Dios Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo magpanalangin. Sa dako niyang kaluoy, gihatagan niya kita ug bag-ong kinabuhi alang sa pagsalig sa usa ka panulundon. Kini nga panulundon pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo gikan sa mga patay. **[G1656 eleos ■]**

SUMALA SA IYANG DAKONG KALOY → NAGPANGANAK KANATO PAG-USAB NGADTO SA MABUHING PAGLAUM.

C. Hebreohanon 2:17 Busa gikinahanglan gayod alang kaniya nga mahimong sama sa iyang mga igsoong sa tanang paagi, aron nga siya mahimong usa ka maluluy-on ug matinud-anon nga labawng pari diha sa mga butang sa Dios, ug aron makab-ot niya ang kapasayloan alang sa mga sala sa katawhan. **[G1655 eleemon ■]**

USA MALOYON UG MATINUD-ANONG HALAWOM NGA SACERDOTE → SA PAGHIMO SA PAGPASIG-ULI PARA SA MGA SALA SA MGA TAWO.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — sa wala pa moabot si Cristo dihay kaluoy, apan wala pa kini kompleto. Ang tinuod nga kaluoy gipakita sa kataposan diha kaniya: usa ka maluluy-ong labawng saserdote, nga nagdala sa mga sala sa katawhan aron mahiusa sa Dios. Ang panahon sa kaluwasan mao ang panahon sa kaluoy.)

III. ANG PAGTUAW ALANG SA KALOY

A. Marcos 10:47 Sa dihang siya nakadungog kang Jesus nga Nasareno nga nagpadulong na, siya nagsugod ug singgit ug miingon, “Jesus, Anak ni David, kaloy-i intawon ako!” **[G1653 eleeo ■]**

[G1653 eleeo ■] (48) Daghan ang nagbadlong sa buta nga tawo, nagsulti kaniya nga maghilom. Apan siya misinggit ug kusog pa gayod, “Anak ni David, kaloy-i intawon ako!”

JESUS, IKAW ANAK NI DAVID, KALOY-I AKO → SIYA MITU-AW SA LABI PANG KUSOG.

(Ang akong mga kaugalingong hunahuna — ang kalooy mahimong isinggit sa ngalan. Kutob nga gisugo siya nga mohilom, mas naninggit pa siya; ug ang kalooy wala mohunong alang kaniya. Ang kalooy ginapaabot ug ginalaoman, dili giangkon ingon nga usa ka utang — apan kini nagatubag niadtong nagasinggit.)

IV. KALOY NGA NAGABUHAT PINAAGI SA KAMOT — LIMOS PINAAGI SA IGLESIA

A. Lucas 11:41 Ihatag sa kabos unsa ang anaa sa sulod, ug ang tanang butang mahimong limpyo para kaninyo. **[G1654 eleemosyne ■]**

HATAGI SA LIMOS ANG MGA BUTANG NGA ANAA KANINYO → ANG TANANG BUTANG MAHINLO KANINYO.

B. Mga Buhat 9:36 Karon didto sa Jopa adunay usa ka disipulo nga ginganlan ug Tabita, mahubad kini nga “Dorcas.” Kini nga babaye puno sa maayong mga buhat ug maluluy-on nga nagbuhat alang sa mga kabos. **[G1654 eleemosyne ■]**

KINI NGA BABAYE PUNO SA MAAYONG MGA BUHAT UG MALULUY-ON NGA NAGBUHAT ALANG SA MGA KABOS.

(Ang akong personal nga panghunahuna — sa Bag-ong Tugon ang mga gasa nagaagos una ngadto sa iglesia, ug gikan sa iglesia ngadto sa mga igsoong lalaki ug babaye, ug unya ngadto sa mga anaa sa gawas. Busa ang panginahanglan matagbaw sa han-ay, ug ang paghatag dili mahimong kawang o mopadulong sa kabubut-on sa usa ka tawo.)

V. ANG KALOY NGA NAGDAGAYDAY GIKAN SA TUGON — LOT, UG JACOB

A. Genesis 19:19 Ang inyong alagad nakakaplag ug kaluoy sa inyong atubangan, ug gipakita ninyo kanako ang dako ninyong kaayo sa pagluwas sa akong kinabuhi, apan dili ako makahimo sa pag-ikyas ngadto sa mga bukid, tungod kay maapsan ako sa katalagman, ug ako mamatay. **[H2617 chesed ■]**
GIPADAKO MO ANG IMONG KALOY → GIPAKITA KANAKO PINAAGI SA PAGLUWAS SA AKONG KINABUHI.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — ang kaluoy sa Dios modala sa usa ka tawo hangtud sa gilay-on nga siya buot moadto, ug magpabilin uban kaniya hangtud siya matinuoran gayud sa mahigugmaong pag-atiman sa Dios. Si Lot dili buot mosaka sa bukid; ang natural nga tawo dili makabuhi kon walay siyudad.)

B. Genesis 19:29 Busa sa dihang gigun-ob sa Dios ang mga siyudad sa kapatagan, nahinumduman sa Dios si Abraham. Gipagawas niya si Lot taliwala sa kadaot sa dihang iyang gigun-ob ang mga siyudad diin si Lot nagpuyo.

GIHINUMDOMAN SA DIOS SI ABRAHAM → UG GIPAGAWAS SI LOT SA TALIWALA SA PAGLAGLAG.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — matikdi kon nganong naluwas si Lot: gihinumdoman sa Dios si Abraham. Ang kaluoy nga nagluwas kang Lot midagayday gikan sa pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa laing tawo. Ang kaluoy sa pakigsaad molukop og labaw pa sa tawo nga nakadawat niini.)

C. Genesis 32:10 dili ako takos sa imong pagkamatinud-anon sa kasabotan ug sa tanan nga imong pagkamasaligon sa imong alagad. Tungod kay pinaagi lamang sa sungkod nga ako nakatabok niining Jordan, ug karon nahimo na akong duha ka mga kampo. **[H2617 chesed ■]**

DILI AKO TAKOS SA IMONG PAGKAMATINUD-ANON SA KASABOTAN UG SA TANAN NGA IMONG PAGKAMASALIGON SA IMONG ALAGAD.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — nga ang usa ka tawo dili takus sa labing gamay sa mga kaluoy mao gayod ang butang nga nagdala sa pagpasalamat, kay ang kaluoy usa ka gasa, dili suhol. Ang angay madawat wala magdala og pagpasalamat; ang gihatag sa walay bayad nagdala og pagdayeg.)

D. Genesis 32:12 Apan miingon ka, “Palamboon ko gayod ikaw. Himoon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa balas sa baybayon, nga dili maihap tungod sa ilang kadaghan.”

AKO SA PAGKATINUOD MAGABUHAT UG MAAYO KANIMO → AKO MAGAHIMO SA IMONG BINHI NGA SAMA SA BALAS SA DAGAT.

(Ang akong mga hunahuna sa kinabubut-on — ang tumong sa kaluoy mao ang kaluwasan, ang paghingpit sa gugma sa Dios. Si Jacob giluwas, ug ang iyang mga kaliwat pagaluwason gihapon; ang kaluoy nagabuhat ug maayo, ug nagabuhat niini hangtud sa katapusan.)

VI. ANG IYANG KALOY MOLUNGTAD SA WALANG KATAPUSAN

A. Mga Salmo 136:1 O, pasalamat si Yahweh; kay maayo siya, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran. **[H2617 chesed ■]**

PANIIHK KAMO SA GINOO, KAY SIYA MAAYO → ANG IYANG KALOY NAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN.

B. Mga Salmo 136:4 Pasalamat siya nga mao lamang ang makahimo sa dagkong mga kahibulongan, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran— **[H2617 chesed ■]**

PASALAMATI SIYA NGA MAO LAMANG ANG MAKAHIMO SA DAGKONG MGA KAHIBULONGAN → KAY ANG IYANG MATINUD-ANON NGA KASABOTAN MOLUNGTAD HANGTOD SA KAHANGTORAN.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — ang usa ka linya nagabalikbalik sa tibuok salmo: ang iyang kaluoy nagapadayon sa kahangtoran. Ang mga kahibulongan, ang mga langit, ang adlaw ug bulan, ang paggiya latas sa kamingawan — kining tanan gihimo aron sa pagpahinumdom kanato nga ang iyang kaluoy walay katapusan.)

C. Mga Salmo 136:23 ngadto kaniya nga nakahinumdom kanato ug nagtabang kanato sa atong kaulawan, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.

[H2617 chesed ■] (24) Pasalamat siya nga naghatag kanato ug kadaogan batok sa atong mga kaaway,

kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtud hangtod sa kahangtoran— (25) nga naghatag ug pagkaon sa tanang buhing binuhat, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtud hangtod sa kahangtoran.

NAHINUMDOM KANATO SA ATONG PAGKAUBOS + GILUWAS KITA GIKAN SA ATONG MGA KAAWAY + NAGAHATAG SA PAGKAON SA TANANG UNOD → ANG IYANG KALOoy NAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN.

PAGSIRA

Mga Salmo 136:26 O, pasalamati ang Dios sa langit, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtud hangtod sa kahangtoran. **[H2617 chesed ■]**

PANGHINAUT-AN ANG DIOS SA LANGIT → KAY ANG IYANG KALOoy NAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN.

Taga Efeso 2:4 Apan kay dato sa kaluoy ang Dios nga tungod sa kadako sa iyang gugma nga diin gihigugma kita niya **[G1656 eleos ■]** (5) kaniadto nga kita patay pa sa kalapasan, gidala kita niya sa bagong kinabuhi uban kang

ANG DIOS, NGA DATO SA KALOoy → NAGBUHI KANATO UBAN NI CRISTO → PINAAGI SA GRASYA NALUWAS KAMO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — tigumon ang tibuok pagtuon ngadto sa usa ka linya: ang kaluoy usa ka buhat, ug kini nagagikan sa Dios. Kini duha ka pulong sa karaan nga pinulongan — ang kaluoy sa pakigsaad nga nagatipig sa pagtuo, ug ang halawom nga gugma nga nagaagas paubos ngadto sa mga ubos. Gipakita kini sa Dios pag-una, ug siya nagapangayo nga ipakita usab nato kini ngadto sa usa'g usa. Gikuha niini si Lot gikan sa kalayo ug gitipigan si Jacob nga wala mahiangay bisan sa labing gamay niini, ug kini nagadahunog latas sa tibuok salmo nga walay kataposan. Ug ang tumong sa tanan niini mao ang pagluwas: ang Dios, nga dato sa kaluoy, naghimo kanato nga mabuhi uban kang Cristo. Ang iyang kaluoy nagapadayon sa walay kataposan, ug kini nagapadayon hangtud sa kaluwasan.)

PRACTICE QUIZ

1. Titus 3:5 — Dili kini pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong nahimo, apan tungod sa iyang kaluoy nga iya kitang:

- a) nagtawag kanato ngadto sa paghinulsol
- b) giluwat kita niya
- c) nagpakatawo pag-usab kanato

2. Mateo 9:13 — Ako nagtinguha sa kalooy ug dili sa:

- a) paghukom
- b) halad
- c) limos

3. Mateo 5:7 — Bulahan kadtong maluloy-on, kay sila:

- a) makabaton ug kalooy
- b) makakita sa Dios
- c) malipay

4. Ephesians 2:4 — Apan ang Dios, kay dato sa kaluoy, tungod sa kadako sa iyang gugma nga diin gihigugma kita niya, may:

- a) giniluwat kita pinaagi sa mga buhat
- b) natawo pag-usab kita ngadto sa usa ka buhi nga paglaum
- c) gibuhi kita uban ni Cristo

5. Genesis 32:10 — Dili ako takos sa labing gamay sa tanan nga:

- a) mga pagkamatinud-anon sa kasabotan, ug sa tanan nga pagkamasaligon
- b) mga katingalahan sa GINOO
- c) mga panalangin ni Abraham

6. Genesis 19:29 — Sa dihang gigun-ob sa Dios ang mga siyudad sa kapatagan, nahinumduman sa Dios si Abraham, ug:

- a) gipagawas si Lot taliwala sa kadaot
- b) giniyahan ang siyudad sa Zoar
- c) naluoy sa kapatagan

7. Salmo 136:23 — Nga nakahinumdom kanato sa atong kaulawan: kay ang iyang mahigugmaong-kalulot:

- a) gikan sa walay kinutoban nga panahon
- b) anaa sa tibuok niyang mga buhat
- c) molungtad hangtod sa kahangtoran

TUBAG NGA SAKTO: 1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a, 6-a, 7-c

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

GIUNSA PAGBATON UG BILI ANG MGA PULONG: ANG DAANG PINULONGAN ADUNAY DUHA KA PULONG SA KALOOY — CHESD (H2617, KALUOY), ANG KALULOT SA PAKIGSAAD, UG RACHAM (H7356, MALUMO NGA MGA KALOOY), ANG GUGMA NGA NAGAAGAS PAUBOS; ANG BAG-ONG PINULONGAN ADUNAY TULO — ELEOS (G1656, KALOOY), ANG KALOOY NGA NAGALIHOK; ELEE (G1653, KALOY-I), ANG KALOOY NGA GIHILAKAN UG GIPAKITA; UG ELEEMOSYNE (G1654, LIMOS), ANG KALOOY NGA NAGAHATAG PINAAGI SA KAMOT.

GIUNSA PAGBUKAS PA NIINI SA BAG-ONG TUGON: ANG KALUOY NGA GIPAKITA KANG LOT ALANG SA KAPASIDUNGGAN NI ABRAHAM (GENESIS 19:29) GIBUKHAD SA HALAPAD DIHA KANG CRISTO — ANG DIOS, NGA DATO SA KALUOY, NAGHIMO KANATO NGA MABUHI UBAN KANIYA (EFESO 2:4-5). ANG KALUOY SA PAKIGSAAD NAHIMONG KALUOY NGA MANLULUWAS ALANG SA TANAN.

→ **KON GIUNSA KINI PAGHIKAP SA JUDIO UG GENTIL: ANG KALUOY NGA GIPANUMPA NGADTO SA MGA AMAHAN, UG ANG KALUOY NGA GISINGGIT SA USA KA BUTA NGA MAKILILIMOS DAPLIN SA DALAN (MARK 10:47), USA RA KA KALUOY. KINI MAG-AGAY NGADTO SA TANAN NGA MODAWAT NIINI.**

→ **SA UNSANG PAAGI KINI MAGAMIT KANIMO: UMARI SAMA SA BUTA NGA TAWO — PAGINGGIT UG AYAW PAHILOM (MARK 10:48); PAGPAKITA UG KALUOY PINAAGI SA IMONG KAMOT (LUCAS 10:37); UG PAGPASALAMAT, KAY DILI KA TAKUS SA LABING GAMAY SA MGA KALUOY (GENESIS 32:10).**

→ **UNSA ANG KAHULOGAN NIINI ALANG SA KAHANGTURAN: ANG TUMONG SA KALUOY MAO ANG KALUWASAN (TITO 3:5), UG ANG IYANG KALUOY NAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN (SALMO 136:26). KINI NAGSUGOD SA BUHAT, UG DILI KINI MOHUNONG HANGTUD NGA KINI NATAPUS NA.**

→ **DALAN SA PANUMDUMAN: ANG BAWTISMO NI JUAN USA KA PAGPANGAGPAS GIKAN SA KAPUNGOT NGA UMAABOT PADULONG SA KALUOY SA DIOS (MATTHEW 3:7; MARK 1:4) — DILI NGA ANG TUBIG MAOY NAGLUWAS, KONDILI NGA KINI MAO ANG TUBAG SA USA KA MAAYONG KONSENSYA (1 PETER 3:21); NASAYOD SILA NGA TAKOS SILA SA PAGHUKOM, UG ANG KALUOY HINUON ILANG GIPANGITA.**

→ **POSIBLE NGA PAGPADAYAG: ANG KALUOY GINAPAABOT UG GINALAUMAN, DILI GINAANGKON ISIP SUHOL — ANG GIPAABOT NAGPABILIN SA KAMOT SA MAGHAHATAG, APAN ANG SUHOL PAGABUOT-BUOTON SA MAGDADAWAT; BUSA ANG KALUOY KANUNAY USA KA GASA, UG ANG GASA NAGADALA OG PAGPASALAMAT, UG ANG PAGPASALAMAT NAGHATAG BALIK SA TIBUOK HIMAYA NGADTO SA DIOS. (AKONG PERSONAL NGA MGA HUNAHUNA)**

UNSA MAY KINAHANGLAN MONG BUHATON AKON MALUWAS?

Tan-awa ang atong pagtuon sa Bibliya — "Unsa ang Kinahanglan Kong Buhaton Aron Maluwas"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).